



Predsjednik Crne Gore

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM OBRAZOVANJU

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 28. saziva na Prvoj sjednici Prvog redovnog (prolećnjeg) zasjedanja u 2025. godini, dana 25. juna 2025. godine.

Broj: 01-009/25-1245/2

Podgorica, 27.06.2025.

PREDsjEDNIK CRNE GORE

Jakov Milatović

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva, na Prvoj sjednici Prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2025. godini, dana 25. juna 2025. godine, donijela je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM OBRAZOVANJU

Član 1

U Zakonu o stručnom obrazovanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 39/13, 47/17 i 145/21) u članu 2 stav 1 tačka 5 riječi: „(u daljem tekstu: Crna Gora)“ brišu se.

Član 2

U članu 7 stav 1 poslije riječi „kvalifikacija“ dodaju se riječi: „odnosno mikrokvalifikacija“.

Član 3

U članu 10 stav 1 tačka 11 mijenja se i glasi:

„11) „klasifikacioni period“ je dio nastavne godine (polugodište) u kojem se realizuje obrazovno-vaspitni rad i ocjenjuje učenik;“.

Poslije tačke 13c dodaje se nova tačka koja glasi:

„13d) „mikrokvalifikacija“ podrazumijeva stečeno znanje, vještine i kompetencije koje lice stiče na osnovu jednog ili više ishoda učenja u skladu sa posebnim zakonom, koja se uvažava u postupku sticanja stručne kvalifikacije i dokazuje javnom ispravom – potvrdom o stečenoj mikrokvalifikaciji;“.

Tačka 23 mijenja se i glasi:

„23) „ključna kompetencija“ podrazumijeva stečeno znanje, vještine i stavove u oblasti informacione i komunikacione tehnologije, stranih jezika i dr, koje su bitne za obavljanje poslova u okviru zanimanja.“.

Član 4

U članu 12 stav 2 riječi: „šest mjeseci“ zamjenjuju se riječima: „tri mjeseca“, a riječ „marta“ zamjenjuje se riječju „juna“.

Član 5

U članu 15 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, u školu za sticanje nižeg i srednjeg stručnog obrazovanja može se kao vanredni učenik upisati i lice starije od 17 godina života.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 6

U članu 16 stav 1 riječi: „lice bez državljanstva, azilant ili iseljenik“ zamjenjuju se riječima: „stranac koji traži međunarodnu zaštitu, azilant, stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac pod privremenom zaštitom i lice bez državljanstva“.

Član 7

U članu 22 stav 2 poslije riječi „škole“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno umjetničke škole“.

Član 8

U članu 23 stav 1 na kraju tačke 6 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„7) ako postane profesionalni sportista u skladu sa zakonom.“

U stavu 5 riječi: „tač. 4 i 6“ zamjenjuju se riječima: „tač. 4, 6 i 7“.

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Učenik iz stava 1 tačka 7 ovog člana dužan je da dostavi ugovor o radu zaključen sa sportskom organizacijom, u skladu sa zakonom.“

Član 9

U članu 37 stav 1 riječi: „praktično obrazovanje“ zamjenjuju se riječima: „više od jedne trećine praktičnog obrazovanja“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za učenike umjetničkih škola ne izvodi se profesionalna praksa.“

Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

Član 10

U članu 38 stav 2 riječi: „do 32“ zamjenjuju se riječima: „do 30“.

Član 11

U članu 45 stav 1 tačka 1 riječi: „ime roditelja, odnosno staratelja (u daljem tekstu: roditelj);“ zamjenjuju se riječima: „ime i prezime roditelja, odnosno staratelja (u daljem tekstu: roditelj);“.

Član 12

U članu 49 na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: „u prethodnoj godini u odnosu na godinu kada se naknada isplaćuje, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.“.

Član 13

U članu 51 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4a) učenik pričini materijalnu štetu poslodavcu namjerno ili iz krajnje nepažnje;“.

Član 14

U članu 55 na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: „u skladu sa individualnim ugovorom o obrazovanju.“.

Član 15

Poslije člana 57 dodaje se novi član 57a koji glasi:

„Fond za podršku dualnom obrazovanju

Član 57a

Podrška praktičnom obrazovanju kod poslodavca obezbjeđuje se preko Fonda za podršku dualnom obrazovanju (u daljem tekstu: Fond).

Sredstva za rad Fonda obezbjeđuju se iz budžeta Ministarstva, donacija, sponzorstava, legata i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva Fonda mogu da se koriste za:

1) nagrade najboljim učenicima koji imaju zaključen individualni ugovor o obrazovanju;

2) participaciju prevoza i ishrane učenicima za vrijeme trajanja individualnog ugovora o obrazovanju;

3) organizovanje smotri, takmičenja u zemlji i inostranstvu, konkursa, i sl. u cilju promocije praktičnog obrazovanja kod poslodavca;

4) finansijsku podršku za plaćanje naknade iz člana 49 st. 2 i 3 ovog zakona poslodavcu koji ima tri ili više učenika koji imaju zaključene individualne ugovore o obrazovanju, odnosno finansijsku podršku poslodavcu koji, nakon završenog praktičnog obrazovanja, zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa tim učenicima;

5) participaciju troškova poslodavcu za nabavku radne opreme, sredstava zaštite na radu i naknadu za rad instruktora za vrijeme trajanja individualnog ugovora o obrazovanju.

Raspodjelu sredstava Fonda vrši Ministarstvo.

Bliže uslove, iznose, način i postupak raspodjele sredstava iz Fonda propisuje Ministarstvo.“

Član 16

U članu 63 na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: „i organizuje se na času dopunske nastave.“.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Prije organizovanja provjere znanja iz stava 2 ovog člana, nastavnik je dužan da održi čas dopunske nastave.“

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 4, 5 i 6.

Član 17

U članu 64 stav 1 riječi: „dva pisana zadatka“ zamjenjuju se riječima: „tri pisane provjere znanja, od kojih najviše dva pisana zadatka“.

Član 18

U članu 73 stav 4 mijenja se i glasi:

„Učenik polaže popravni ispit u junskom ili avgustovskom ispitnom roku.“

Član 19

U članu 77 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ispiti iz stava 1 ovog člana mogu da se polažu do kraja tekuće školske godine.“

Član 20

U članu 82c st. 4 do 7 brišu se.

Član 21

U članu 85 stav 1 riječ „učenik“ zamjenjuje se riječju „kandidat“.

Član 22

U članu 90a stav 3 riječi: „od 50%“ zamjenjuju se riječima: „od 40%“.

Član 23

U članu 91 stav 6 riječi: „stav 3“ zamjenjuju se riječima: „stav 1 tač. 4 i 6“.

Član 24

U članu 104 stav 1 poslije riječi: „(180 kredita CSPK-a)“ dodaju se riječi: „ili peti nivo okvira kvalifikacija (120 kredita CSPK-a)“.

Član 25

U članu 105a stav 1 riječi: „pet godina radnog iskustva u nastavi.“ zamjenjuju se riječima: „tri godine radnog iskustva.“

Član 26

U članu 107 stav 2 poslije riječi „učenicima,“ dodaju se riječi: „nastavnicima i roditeljima“.

Član 27

Poslije člana 107 dodaje se novi član koji glasi:

„Ostali izvršioci

Član 107a

Kad se praktično obrazovanje, odnosno dio praktičnog obrazovanja ostvaruje kod poslodavca, škola može da ima organizatora praktičnog obrazovanja, u skladu sa normativima i standardima, koji ispunjava uslove iz člana 104 ovog zakona.“

Član 28

Poslije člana 120a dodaju se četiri nova člana koji glase:

„Donošenje podzakonskih akata

Član 120b

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Broj učenika u odjeljenju

Član 120c

Broj učenika u odjeljenju određen u skladu sa članom 38 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se na učenike prvog razreda počev od školske 2025/2026. godine.

Nastavak rada organizatora praktičnog obrazovanja
Član 120d

Zaposleni koji, na dan stupanja na snagu ovog zakona, obavljaju poslove organizatora praktičnog obrazovanja u školi i koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, mogu nastaviti sa radom na tim poslovima.

Usklađivanje akata
Član 120e

Škole su dužne da usklade organizaciju i opšta akta sa ovim zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 29

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/25-8/14

EPA: 474 XXVIII

Podgorica, 25. jun 2025. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 28. SAZIVA

